

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10 10 10
10 劣

NS 黃光輝 張忠謀(開0)
EW 劉昌墀 吳彥斌(開C)

1

Table 1

13

NS 楊欣龍 陸怡如(開C)
EW 吳進濤 孫家禾(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 1	# 13	# 1	# 13	#1	#13	Mean	NS	EW			
21	N	NS	5CE-1	50		3NW4		430	480		10				EW270	8	4			
22	E	EW	2HE-1	100		2HW-1	100								NS110					
23	S	Both	3CXE-1	200		1NN3	150		50		2				NS100	3	-2			
24	W	None	4SW-1	50		3SW4		170	220		6		###		EW110	4	2			
25	N	EW	3HN5	200		4HN5	450			250		6			NS390	-5	-2			
26	E	Both	4SE5		650	4SE4		620		30		1			EW490	-4	4			
27	S	None	4SE4		420	4HW5		450	30		1				EW190	-6	6			
28	W	NS	3NE3		400	4SW-1	50			450		10			EW50	-8	-3			
29	N	Both	3CS3	110		3HW-1	100		10						NS100					
30	E	None	2CW-1	50		3CW-1	50								EW40	3	-3			
											總計 IMP		17	17						
																-5	6			

結果	1	智慧	13	政友
本圈IMP		17		17
合計IMP		17		17
此場VP		10.00		10.00
簽名				

0

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10 10 10
券

NS 祁任理 許君薇(開0)

9

Table 2

16

NS 陳俊諺 陳國文(開C)

EW 羅龍鴻 劉泮水(開C)

EW 鄭政琨 林昆輝(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum				
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 9	# 16	# 9	# 16	#9	#16	Mean	NS	EW		
21	N	NS	3HW3		140	3NW4		430	290		7				EW270	4	4		
22	E	EW	3SN-1		50	2HE-1	100			150		4			NS110	-4			
23	S	Both	2HN3	140		2HN2	110		30		1				NS100	1			
24	W	None	2SW2		110	2NE5		210	100		3				EW110		3		
25	N	EW	4HN5	450		3HN5	200		250		6				NS390	2	5		
26	E	Both	4SE4		620	4SE5		650	30		1				EW490	-4	4		
27	S	None	4SE4		420	5HW5		450	30		1				EW190	-6	6		
28	W	NS	3NE-1	50		3DN-1		100	150		4				EW50	3	2		
29	N	Both	2CS4	130		3NS3	600			470		10			NS100	1	-11		
30	E	None	3NW-3	150		2HE3		140	290		7				EW40	5	3		
											總計 IMP		30	14				2	16

結果

9

群友

16

prime

本圈 IMP

30

14

合計 IMP

30

14

此場 VP

15.05

4.95

簽名

16

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10 10 10
券

NS 梁騰元 李坤彪(開0)

2

Table 3

8

NS 郭曉嵐 宋孟澄(開C)

EW 黃信德 趙文德(開C)

EW 陳育聖 林千雅(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 2	# 8	# 2	# 8	#2	#8	Mean	NS	EW			
21	N	NS	2SXS-2		500	3NW4		430		70		2				EW270	-6	4		
22	E	EW	2SN-1		50	2HE-1	100			150		4				NS110	-4			
23	S	Both	1NN3	150		3HN3	140		10							NS100	2	-1		
24	W	None	3SW3		140	3NE-1	50			190		5				EW110	-1	-4		
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450									NS390	2	-2		
26	E	Both	4SE4		620	4SE5		650	30		1					EW490	-4	4		
27	S	None	6HW-1	50		6HW-1	50									EW190	6	-6		
28	W	NS	4CE-1	50		4HW-3	150			100		3				EW50	3	-5		
29	N	Both	3NS-1		100	3CS-1		100								NS100	-5	5		
30	E	None	2CW-1	50		2HE2		110	160		4					EW40	3	2		
											總計 IMP		5	14						

結果	2	旭日	8	不想努力了
本圈 IMP	5		14	
合計 IMP	5		14	
此場 VP	6.86		13.14	
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10 10 10
券

NS 紀季岑 方興台(開0)

3

Table 4

7

NS 陳彥宏 郭立翔(開C)

EW 王鎮嶽 鄭恩輝(開C)

EW 黃有章 楊柏因(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 3	# 7	# 3	# 7	#3	#7	Mean	NS	EW	
21	N	NS	3CE4		130	3NW4		430	300		7				EW270	4	4	
22	E	EW	2NS3	150		3CS3	110		40		1				NS110	1		
23	S	Both	2HN3	140		2SW-2	200			60		2			NS100	1	-3	
24	W	None	2SW2		110	3SW4		170	60		2				EW110		2	
25	N	EW	3HN5	200		4HXN4	590			390		9			NS390	-5	-5	
26	E	Both	4SE-1	100		4SE4		620	720		12				EW490	11	4	
27	S	None	6NE-6	300		6HW-1	50		250		6				EW190	10	-6	
28	W	NS	3NE3		400	4HW-3	150			550		11			EW50	-8	-5	
29	N	Both	3NS-1		100	3NS3	600			700		12			NS100	-5	-11	
30	E	None	3NW-1	50		3NE3		400	450		10				EW40	3	8	
總計 IMP											38	34					12	-12

結果	3	鴻儒海大	7	Cyclops
本圈 IMP		38		34
合計 IMP		38		34
此場 VP		11.50		8.50
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10 10 10
分

NS 陳群 沈敬翔(開0)

EW 陳芋安 陳奕心(開C)

4

Table 5

15

NS 楊承儒 林育志(開C)

EW 史函杰 葉韋廷(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum						
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 4	# 15	# 4	# 15	#4	#15	Mean	NS	EW				
21	N	NS	3NW4		430	3NW4		430									EW270	-4	4		
22	E	EW	2HE-1	100		3CS3	110			10							NS110				
23	S	Both	3CW3		110	2HN3	140			250		6					NS100	-5	-1		
24	W	None	3SW3		140	3SW4		170	30		1						EW110	-1	2		
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450										NS390	2	-2		
26	E	Both	4SE4		620	4SE4		620									EW490	-4	4		
27	S	None	4SE5		450	4HW5		450									EW190	-6	6		
28	W	NS	3NS-2		200	2HN-2		200									EW50	-4	4		
29	N	Both	3HW-1	100		3CS3	110			10							NS100				
30	E	None	3NE3		400	3NE-3	150			550		11					EW40	-8	-5		
總計 IMP											1	17								-30	12

結果	4	SHDC	15	問就是all in
本圈IMP	1		17	
合計IMP	1		17	
此場VP	4.95		15.05	
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

310 10 10
券

NS 鍾偉儀 葉建宏(開0)

6**Table 6****12**

NS 鄭宇彤 江家帆(開C)

EW 陳建興 鄭凱文(開C)

EW 蔡孟宜 陳燕晟(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 6	# 12	# 6	# 12	#6	#12	Mean	NS	EW			
21	N	NS	3NW4		430	4HW-2	100			530		11			EW270	-4	-9			
22	E	EW	2HE-1	100		2HE-1	100								NS110					
23	S	Both	1NN4	180		3CE3		110	290		7				NS100	2	5			
24	W	None	1NE3		150	1NE4		180	30		1				EW110	-1	2			
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450								NS390	2	-2			
26	E	Both	4SE4		620	4SE4		620							EW490	-4	4			
27	S	None	5SE5		450	6HW-1	50			500		11			EW190	-6	-6			
28	W	NS	3NE-2	100		4HW-3	150			50		2			EW50	4	-5			
29	N	Both	2CS3	110		3CS3	110								NS100					
30	E	None	3NW-1	50		3NE3		400	450		10				EW40	3	8			
											總計 IMP		18	24					-4	-3

結果	6	熊熊疫苗	12	丹丹auto pay
本圈IMP		18		24
合計IMP		18		24
此場VP		7.82		12.18
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10 10 10
券

NS 陳泓翔 吳俊寬(開0)

5

Table 7

14

NS 洪振耀 李詩堯(開C)

EW 王建國 簡嘉佑(開C)

EW 陳尚寬 王俊梧(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 5	# 14	# 5	# 14	#5	#14	Mean	NS	EW			
21	N	NS	4HW4		420	5CE-1	50			470		10			EW270	-4	-8			
22	E	EW	2HXE-1	200		2HXE-2	500			300		7			NS110	3	-9			
23	S	Both	3HN4	170		3HN3	140		30		1				NS100	2	-1			
24	W	None	1NE1		90	1NE2		120	30		1				EW110	1				
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450								NS390	2	-2			
26	E	Both	4SE-1	100		4SE4		620	720		12				EW490	11	4			
27	S	None	4HW5		450	6HW-1	50			500		11			EW190	-6	-6			
28	W	NS	3NXW-1	100		1SW1		80	180		5				EW50	4	1			
29	N	Both	3NS-1		100	3NS-1		100							NS100	-5	5			
30	E	None	3NE-2	100		3NW-2	100								EW40	4	-4			
											總計 IMP		19	28					12	-20

結果	5	府城	14	以橋輔仁
本圈 IMP		19		28
合計 IMP		19		28
此場 VP		6.86		13.14
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10 10 10
分

NS 羅欽清 邱鈺喬(開0)

10

Table 8

11

NS 曹偉偉 高綸宇(開C)

EW 陳鼎秀 顏于倫(開C)

EW 陳世芳 夏秀慶(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 10	# 11	# 10	# 11	#10	#11	Mean	NS	EW	
21	N	NS	3NE5		460	2CE-1	50			510		11			EW270	-5	-8	
22	E	EW	2HW-1	100		2HE-1	100								NS110			
23	S	Both	2SS-2		200	2HN4	170			370		9			NS100	-7	-2	
24	W	None	3SW4		170	2SW-1	50			220		6			EW110	-2	-4	
25	N	EW	3HN3	140		4HN4	420			280		7			NS390	-6	-1	
26	E	Both	4SE5		650	4SE-1	100			750		13			EW490	-4	-11	
27	S	None	6HW-1	50		3HE4		170	220		6				EW190	6	-1	
28	W	NS	3NE5		460	3NW-2	100			560		11			EW50	-9	-4	
29	N	Both	3CS3	110		2NS3	150			40		1			NS100		-2	
30	E	None	2HE2		110	3CW-3	150			260		6			EW40	-2	-5	
總計 IMP											6	64					-29	-38

結果	10	PHEAVEN 飛夢	11	山海
本圈 IMP	6		64	
合計 IMP	6		64	
此場 VP	20.00			
簽名				

3			111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組										3										
NS _____ (開0)			17						Table 9						18						NS _____ (開C)		
EW _____ (開C)																					EW _____ (開0)		
B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum								
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 17	# 18	# 17	# 18	#17	#18	Mean	NS	EW						
21	N	NS	A	Average		A	Average										EW270						
22	E	EW	A	Average		A	Average										NS110						
23	S	Both	A	Average		A	Average										NS100						
24	W	None	A	Average		A	Average										EW110						
25	N	EW	A	Average		A	Average										NS390						
26	E	Both	A	Average		A	Average										EW490						
27	S	None	A	Average		A	Average										EW190						
28	W	NS	A	Average		A	Average										EW50						
29	N	Both	A	Average		A	Average										NS100						
30	E	None	A	Average		A	Average										EW40						
總計 IMP																							
結果		17			M5			18			M6												
本圈IMP																							
合計IMP																							
此場VP		10.00						10.00															
簽名																							

3	111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組	3
----------	------------------	----------

NS (開0)	19	Table 10	20	NS (開C)
EW (開C)				EW (開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum				
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 19	# 20	# 19	# 20	#19	#20	Mean	NS	EW		
21	N	NS	A	Average		A	Average										EW270		
22	E	EW	A	Average		A	Average										NS110		
23	S	Both	A	Average		A	Average										NS100		
24	W	None	A	Average		A	Average										EW110		
25	N	EW	A	Average		A	Average										NS390		
26	E	Both	A	Average		A	Average										EW490		
27	S	None	A	Average		A	Average										EW190		
28	W	NS	A	Average		A	Average										EW50		
29	N	Both	A	Average		A	Average										NS100		
30	E	None	A	Average		A	Average										EW40		
總計 IMP																			

結果	19	M7	20	M8
本圈 IMP				
合計 IMP				
此場 VP	10.00		10.00	
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

NS _____ (開0)	21	Table 11	22	NS _____ (開C)
EW _____ (開C)				EW _____ (開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 21	# 22	# 21	# 22	#21	#22	Mean	NS	EW	
21	N	NS	A	Average		A	Average									EW270		
22	E	EW	A	Average		A	Average									NS110		
23	S	Both	A	Average		A	Average									NS100		
24	W	None	A	Average		A	Average									EW110		
25	N	EW	A	Average		A	Average									NS390		
26	E	Both	A	Average		A	Average									EW490		
27	S	None	A	Average		A	Average									EW190		
28	W	NS	A	Average		A	Average									EW50		
29	N	Both	A	Average		A	Average									NS100		
30	E	None	A	Average		A	Average									EW40		
											總計 IMP							

結果	21	M9	22	M10
本圈 IMP				
合計 IMP				
此場 VP		10.00		10.00
簽名				

3**111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組****3**10
券

NS 楊欣龍 陸怡如(開C)

13**Table 1****1**

NS 黃光輝 張忠謀(開0)

EW 吳進濤 孫家禾(開0)

EW 劉昌墀 吳彥斌(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 13	# 1	# 13	# 1	#13	#1	Mean	NS	EW	
21	N	NS	3NW4		430	5CE-1	50			480		10			EW270	-4	-8	
22	E	EW	2HW-1	100		2HE-1	100								NS110			
23	S	Both	1NN3	150		3CXE-1	200			50		2			NS100	2	-3	
24	W	None	3SW4		170	4SW-1	50			220		6			EW110	-2	-4	
25	N	EW	4HN5	450		3HN5	200		250		6				NS390	2	5	
26	E	Both	4SE4		620	4SE5		650	30		1				EW490	-4	4	
27	S	None	4HW5		450	4SE4		420		30		1			EW190	-6	6	
28	W	NS	4SW-1	50		3NE3		400	450		10				EW50	3	8	
29	N	Both	3HW-1	100		3CS3	110			10					NS100			
30	E	None	3CW-1	50		2CW-1	50								EW40	3	-3	
總計 IMP											17	19					-6	5
結果		13 政友					1 智慧											
本圈 IMP		17					19											
合計 IMP		17					19											
此場VP		9.23					10.77											
簽名																		

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10
券

NS 陳俊諺 陳國文(開C)

16

Table 2

9

NS 祁任理 許君薇(開0)

EW 鄭政珉 林昆輝(開0)

EW 羅龍鴻 劉泮水(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum						
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 16	# 9	# 16	# 9	#16	#9	Mean	NS	EW				
21	N	NS	3NW4		430	3HW3		140		290		7			EW270	-4	-4				
22	E	EW	2HE-1	100		3SN-1		50	150		4				NS110		4				
23	S	Both	2HN2	110		2HN3	140			30		1			NS100		-1				
24	W	None	2NE5		210	2SW2		110		100		3			EW110	-3					
25	N	EW	3HN5	200		4HN5	450			250		6			NS390	-5	-2				
26	E	Both	4SE5		650	4SE4		620		30		1			EW490	-4	4				
27	S	None	5HW5		450	4SE4		420		30		1			EW190	-6	6				
28	W	NS	3DN-1		100	3NE-1	50			150		4			EW50	-2	-3				
29	N	Both	3NS3	600		2CS4	130		470		10				NS100	11	-1				
30	E	None	2HE3		140	3NW-3	150			290		7			EW40	-3	-5				
											總計 IMP		14	30							

結果	16	prime	9	群友
本圈 IMP		14		30
合計 IMP		14		30
此場 VP		4.95		15.05
簽名				

-16

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10
券

NS 郭曉嵐 宋孟澄(開C)

8

Table 3

2

NS 梁騰元 李坤彪(開O)

EW 陳育聖 林千雅(開O)

EW 黃信德 趙文德(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 8	# 2	# 8	# 2	#8	#2	Mean	NS	EW			
21	N	NS	3NW4		430	2SXS-2		500	70		2				EW270	-4	6			
22	E	EW	2HE-1	100		2SN-1		50	150		4				NS110		4			
23	S	Both	3HN3	140		1NN3	150			10					NS100	1	-2			
24	W	None	3NE-1	50		3SW3		140	190		5				EW110	4	1			
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450								NS390	2	-2			
26	E	Both	4SE5		650	4SE4		620		30		1			EW490	-4	4			
27	S	None	6HW-1	50		6HW-1	50								EW190	6	-6			
28	W	NS	4HW-3	150		4CE-1	50		100		3				EW50	5	-3			
29	N	Both	3CS-1		100	3NS-1		100							NS100	-5	5			
30	E	None	2HE2		110	2CW-1	50			160		4			EW40	-2	-3			
											總計 IMP		14	5					3	4

結果	8	不想努力了	2	旭日
本圈 IMP		14		5
合計 IMP		14		5
此場 VP		13.14		6.86
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10
券

NS 陳彥宏 郭立翔(開C)

7

Table 4

3

NS 紀季岑 方興台(開0)

EW 黃有章 楊柏因(開0)

EW 王鎮嶽 鄭恩輝(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 7	# 3	# 7	# 3	#7	#3	Mean	NS	EW			
21	N	NS	3NW4		430	3CE4		130		300		7				EW270	-4	-4		
22	E	EW	3CS3	110		2NS3	150			40		1				NS110		-1		
23	S	Both	2SW-2	200		2HN3	140		60		2					NS100	3	-1		
24	W	None	3SW4		170	2SW2		110		60		2				EW110	-2			
25	N	EW	4HXN4	590		3HN5	200		390		9					NS390	5	5		
26	E	Both	4SE4		620	4SE-1	100			720		12				EW490	-4	-11		
27	S	None	6HW-1	50		6NE-6	300			250		6				EW190	6	-10		
28	W	NS	4HW-3	150		3NE3		400	550		11					EW50	5	8		
29	N	Both	3NS3	600		3NS-1		100	700		12					NS100	11	5		
30	E	None	3NE3		400	3NW-1	50			450		10				EW40	-8	-3		
											總計 IMP		34	38					12	-12

結果	7	Cyclops	3	鴻儒海大
本圈 IMP		34		38
合計 IMP		34		38
此場 VP		8.50		11.50
簽名				

-4

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10
券

NS 楊承儒 林育志(開C)

15

Table 5

4

NS 陳群 沈敬翔(開0)

EW 史函杰 葉韋廷(開0)

EW 陳芋安 陳奕心(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum				
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 15	# 4	# 15	# 4	#15	#4	Mean	NS	EW		
21	N	NS	3NW4		430	3NW4		430								EW270	-4	4	
22	E	EW	3CS3	110		2HE-1	100		10							NS110			
23	S	Both	2HN3	140		3CW3		110	250		6					NS100	1	5	
24	W	None	3SW4		170	3SW3		140		30		1				EW110	-2	1	
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450									NS390	2	-2	
26	E	Both	4SE4		620	4SE4		620								EW490	-4	4	
27	S	None	4HW5		450	4SE5		450								EW190	-6	6	
28	W	NS	2HN-2		200	3NS-2		200								EW50	-4	4	
29	N	Both	3CS3	110		3HW-1	100		10							NS100			
30	E	None	3NE-3	150		3NE3		400	550		11					EW40	5	8	
											總計 IMP		17	1					

結果	15	問就是all in	4	SHDC
本圈 IMP	17		1	
合計 IMP	17		1	
此場 VP	15.05		4.95	
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10
券

NS 鄭宇彤 江家帆(開C)

12

Table 6

6

NS 鍾偉儀 葉建宏(開O)

EW 蔡孟宜 陳燕晟(開O)

EW 陳建興 鄭凱文(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 12	# 6	# 12	# 6	#12	#6	Mean	NS	EW			
21	N	NS	4HW-2	100		3NW4		430	530		11				EW270	9	4			
22	E	EW	2HE-1	100		2HE-1	100								NS110					
23	S	Both	3CE3		110	1NN4	180			290		7			NS100	-5	-2			
24	W	None	1NE4		180	1NE3		150		30		1			EW110	-2	1			
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450								NS390	2	-2			
26	E	Both	4SE4		620	4SE4		620							EW490	-4	4			
27	S	None	6HW-1	50		5SE5		450	500		11				EW190	6	6			
28	W	NS	4HW-3	150		3NE-2	100		50		2				EW50	5	-4			
29	N	Both	3CS3	110		2CS3	110								NS100					
30	E	None	3NE3		400	3NW-1	50			450		10			EW40	-8	-3			
總計 IMP											24	18							3	4

結果	12	丹丹auto pay	6	熊熊疫苗
本圈IMP		24		18
合計IMP		24		18
此場VP		12.18		7.82
簽名				

6

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10
券

NS 洪振耀 李詩堯(開C)

14

Table 7

5

NS 陳泓翔 吳俊寬(開O)

EW 陳尚寬 王俊梧(開O)

EW 王建国 簡嘉佑(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 14	# 5	# 14	# 5	#14	#5	Mean	NS	EW			
21	N	NS	5CE-1	50		4HW4		420	470		10				EW270	8	4			
22	E	EW	2HXE-2	500		2HXE-1	200		300		7				NS110	9	-3			
23	S	Both	3HN3	140		3HN4	170			30		1			NS100	1	-2			
24	W	None	1NE2		120	1NE1		90		30		1			EW110		-1			
25	N	EW	4HN5	450		4HN5	450								NS390	2	-2			
26	E	Both	4SE4		620	4SE-1	100			720		12			EW490	-4	-11			
27	S	None	6HW-1	50		4HW5		450	500		11				EW190	6	6			
28	W	NS	1SW1		80	3NXW-1	100			180		5			EW50	-1	-4			
29	N	Both	3NS-1		100	3NS-1		100							NS100	-5	5			
30	E	None	3NW-2	100		3NE-2	100								EW40	4	-4			
											總計 IMP		28	19					20	-12

結果	14	以橋輔仁	5	府城
本圈 IMP	28		19	
合計 IMP	28		19	
此場 VP	13.14		6.86	
簽名				

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

10
券

NS 曹偉偉 高綸宇(開C)

11

Table 8

10

NS 羅敬清 邱鈺喬(開0)

EW 陳世芳 夏秀慶(開0)

EW 陳昂秀 顏于倫(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum					
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 11	# 10	# 11	# 10	#11	#10	Mean	NS	EW			
21	N	NS	2CE-1	50		3NE5		460	510		11				EW270	8	5			
22	E	EW	2HE-1	100		2HW-1	100								NS110					
23	S	Both	2HN4	170		2SS-2		200	370		9				NS100	2	7			
24	W	None	2SW-1	50		3SW4		170	220		6				EW110	4	2			
25	N	EW	4HN4	420		3HN3	140		280		7				NS390	1	6			
26	E	Both	4SE-1	100		4SE5		650	750		13				EW490	11	4			
27	S	None	3HE4		170	6HW-1	50			220		6			EW190	1	-6			
28	W	NS	3NW-2	100		3NE5		460	560		11				EW50	4	9			
29	N	Both	2NS3	150		3CS3	110		40		1				NS100	2				
30	E	None	3CW-3	150		2HE2		110	260		6				EW40	5	2			
											總計 IMP		64	6					38	29

結果	11 山海	10 PHEAVEN飛夢
本圈IMP	64	6
合計IMP	64	6
此場VP	20.00	
簽名		

3

111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組

3

NS (開C)
EW (開0)

18

Table 9

17

NS (開0)
EW (開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum				
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 18	# 17	# 18	# 17	#18	#17	Mean	NS	EW		
21	N	NS														EW270			
22	E	EW														NS110			
23	S	Both														NS100			
24	W	None														EW110			
25	N	EW														NS390			
26	E	Both														EW490			
27	S	None														EW190			
28	W	NS														EW50			
29	N	Both														NS100			
30	E	None														EW40			
														總計 IMP					
結果		18			M6			17		M5									
本圈 IMP																			
合計 IMP																			
此場 VP		10.00						10.00											
簽名																			

3	111年葉氏盃全國橋藝競賽公開組	3																
NS _____ (閉C)		22	Table 11	21	NS _____ (閉C)													
EW _____ (閉0)					EW _____ (閉C)													
B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 22	# 21	# 22	# 21	#22	#21	Mean	NS	EW	
21	N	NS														EW270		
22	E	EW														NS110		
23	S	Both														NS100		
24	W	None														EW110		
25	N	EW														NS390		
26	E	Both														EW490		
27	S	None														EW190		
28	W	NS														EW50		
29	N	Both														NS100		
30	E	None														EW40		
總計 IMP																		
結果		22					M10			21		M9						
本圈IMP																		
合計IMP																		
此場VP							10.00					10.00						
簽名																		